



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Edeɛn Fa Abotare Ho? — Efa 2 · KJV Kyerɛwsem A Strong Nɔma Wɔ Mu

KYɛFA 2 · ADESUA FOFORO A WɔATO ATO GYINABEA TEASEM A EFI BAIBUL MU SO

Abotare — Bible Nkyerɛkyere a Ɛye Fapem

ASEM A ƐFATA ANIMU

Wɔsɔ wo gyidie hwɛ na ɛde abotare ba, na ɛsɛ sɛ wɔma abotare no wie n'adwuma pa no. Eno ne fapem a wɔato ato hɔ dedaw ama yen; afei yereka yen anim, a nnansaye foforo beka nokware koro no bi ho asem. Hela kasa mu no, wɔfrɛ no hupomone (G5281, abotare), abotare a ɛgyina hɔ dennen, nnyinaso a wonya wɔ nhyeso ase; adeye verb no ne hupomeno (G5278, sɛ obi begyina ase), sɛ ɔbetena adeso no ase na wanguan. Eka ho ne makrothumia (G3115, abotare kese), honhom a ɛwɔ abodwo a etwen bere no de. Hebri kasa dedaw mu no, wɔfrɛ no qavah (H6960, sɛ obi betwen), na Strong kyere sɛ ne ntinso kyere nkitahodi, te sɛ hama; onipa a ɔtwen no ye obi a wɔakyekyere no abata ne Nyankopɔn ho. Hwe yiye baabi a abotare gyina wɔ Kyerɛwsem mu: eba Onyankopɔn apede ye akyi, ansa na wɔanya bɔhye no. Etu mmirika. Efa ɔkra no. Eɛi bɔhye ahorow no ade. Etwen, te sɛ okuafo a ɔretwen n'aduaba a esom bo, kosi Awurade ba no. Na ɛnye wo nko ara na wubenya no: Kyerɛwsem no kyerekyere ho, na Onyankopɔn a ɔye abotare Nyankopɔn no ma. Nhyira ne onipa a ogyina pintinn. Hwehwe mu.

NSEM NKATA MMIɛNSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Adɛn nti na yehia abotare, na deɛn ne bɔhye a wɔhye maa wɔn a wɔgyina pintinn?
2. Abotere fi hena? Hena ma no, na ehe na yesua no?
3. Ntoboaseɛ betwen akɔsi da bɛn, na nea Awurade de ma wɔn a wɔtwen no ye deɛn?

NTIMOA A WɔATO DADA NO — ABOTERE

FOUNDATION NO → WɔSɔ WO GYIDIE HWɛ NO DE ABOTERE BA (YAKOBO 1:3).

FUNDESOS NO → MA ABOTERE NYE NE ADWUMA WIE PA ARA, Sɛ MO NYE PƆƆ NA MO YE MU DURU, NA HWEE NNO MO HO (YAKOBO 1:4).

FONDATION NO → AHOHIAHIA DE ABOTERE BA + ABOTERE DE SUAUNU BA + SUAUNU DE ANIDASO BA (ROMAFO 5:3-4).

FUNDASEN NO → FA ABODWOKYERE KA HO-YEDE HO + FA ONYAME-SUOM KA ABODWOKYERE HO (2 PETRO 1:6).

FANWUMA NO → AHOTƆ WƆ AHOTEFOTƆ NO MU: WƆN A WƆDI NYAME MMARA SO (ADIYISEM 14:12).

FOUNDATION NO → NHYIRA NE ONIPA A OGYINA PII ANO WƆ SCHWE MU: ƆBENSA NKWA ABOTIRE (YAKOBO 1:12).

Saa Kyemu 2 yi hye nokware koro no ara mu den fi adansefo foforo bi mu.

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“**nya abotare**” — **G5281 hupomone** — nyansahye ase ginyinagina, hyen ase soa nneema a eye den
wo ho hia se wowɔ abotare, na wobɛnya bɔhye no

“**Gyina ano**” — **G5278 hupomeno** — se obi beda ase, obeso amanehununu, obetumi agyina pintinn
Yefre wɔn anigyefo, wɔn a wogyina pintinn

“**Abodwokyere**” — **G3115 makrothumia** — Abodwokyere a ekɔ akyiri, ntoboasee
to abotere ne abodwokyere nyinaa a anigye ka ho

“**montɔ wo bo**” — **G3114 makrothumeo** — ntoboasee, se obi benya abodwokyere, se obi betena ase
agyina ntoboasee mu

Enti monwo abotare, anuanom, kosi Awurade ba no.

(Me nsusuwii ankasa — hwe nsemfua akese abien no, efise wobata mu koro yiye nanso wɔnye ade koro. hupomone (G5281, boasetɔ) ye ade a wɔde gyina ase wɔ nhyeso ase — asemfua a wɔde ka adeso a ese se wɔsoa. makrothumia (G3115, abodwokyere) ye honhom a ewo abodwo kye — asemfua a wɔde ka mmere a ese se wɔtwen kosi awiei. Hiob kyere nea edi kan no; okuafo no kyere nea eto so abien no. Na Kyerewsem de asemfua biara si ne baabi pɔtee: wohia hupomone ma mmirikakan ne schwe, na adedifo no de wɔ bɔhye nsa bɔhye no so nam makrothumia so, efise bɔhye no atwen akye. Onyankopɔn paw asemfua biara maa faako a ɔde sii, na saa nhyehyee no kyerekyere yen se: ese se wosoa adeso no na wɔtwen mmere no nyinaa.)

HEBREW NSEMFUA

“**Twɛn**” — **H6960 qavah** — de kabɔ mu, ε hwehwe, ε hwe kwan, ε twɛn
Mede boasetɔ twɛn Awurade

“**Twɛn asomdwoe mu**” — **H2342 chul** — ɔhaw a wɔhwe, yaw a wɔte, ne twɛn
Gye w'ahome wɔ AWURADE mu, na tɔ wo bo ase twɛn no.

“**Gyidi**” — **H3176 yachal** — Se obi betwen, ɔbenya abotare, ɔbenya anidaso
Se okum me mpo a, mede me ho beto ne so

“**anidaso**” — **H3175 yachiyɩ** — Ɔhopefo, obi a ɔse ɔde n'ani to ho
Eye se obi ben'ya anidaso na watena dinn atwen.

(Me ho adwene — Strong's ka se qavah (H6960, se obi ntwen) n'ase titiriw kyere se ahoma bi a wɔaka abom, senea wɔkyinkyim hama; na efi ho, se obi behwe, na se ɔbehwe kwan. Onipa a ɔtwɛn Awurade no, wontwa no mfi ne ho wɔ twɛn no mu — wɔde no abɔ mu wɔ ne ho se hama, na twɛn no ankasa ye nkabom no. Na chul (H2342, se obi tɔ ne bo ase twɛn) kyere se obi beye adwuma wɔ ɔyaw mu, senea ɔbea a ɔrewo ba ye: ebinom twɛn ye ɔyaw kese, na Onyankopɔn da so fre no abotere. Hwe nso yachal (H3176, se obi twɛn, se obi anidaso wɔ mu) a eye Hiob asemfua, ne yachiyɩ (H3175, obi a n'ani da kwan bi so) a efi mu ba: onipa a ɔwɔ abotere no ye onipa a n'ani da biribi so. Ɔntwen hwee yiye; ɔtwɛn ɔNO no.)

ANIMUDUA A EHYE ASE

Hebrifoɔ 10:36 Eɛ se moto mo bo ase na moatumi aye Onyankopɔn apedeɛ ama mo nsa aka dee wɔahye mo ho bɔ no. **[G5281 hupomone ■]**

MOHIA ABOTERE + SE MOAYE ONYANKOPƆN APEDEE WIE A → MOBENYA BƆHYE NO.

(M'ankasa m'adwene — Kyerewsem ka se WOHIA abotare. Enye nnwinne a eye ma kakraa bi; eye ahiade ma obiara. hupomone (G5281, abotare) ye abotare a wɔde gyina pintinn wɔ nhyeso ase. Na hwe faako a esi: Onyankopɔn apede aye

akyi, na bɔhye no nsae ansa. Nnipa pii aye Onyankopɔn apede na afei wɔpa abaw wɔ ɔtwen no mu — bɔhye no nyeraa, ɛretwen keke. Abotare de obi fi ɔye mu kɔ nnyinasoɔ mu.)

I. FA BOASETO TU MMIRIKA — MO NSA KA MO KRA

A. Hebrifoɔ 12:1 Yen dee, yewɔ adansefoɔ bebree a wɔatwa yen ho ahyia. Momma yentwe yen ho mfiri akwansidee nyinaa ne bɔne a akyekyere yen dendeenden no nyinaa ho na yenyere yen ho wɔ mmirikakansie a ɛda yen anim no. **[G5281 hupomone ■]**

TO ADANE BIRIBIARA A EMU DURU + YEDE ABOTERE TU MMIRIKA Wɔ AKANSIE A WɔAHYE ATO YEN ANIM NO SO.

(M'ankasa nsusuwii — abotare nye gyinapen; eye MMIRIKA. Wɔahyehye akansi no ato yen anim: yeansi ɔkwan no, nanso yepaw se yebetɔ mmirika wɔ so. Na obiara ntu mmirika a nneema a emu ye duru asoa no: fa nneema a emu ye duru nyinaa ne bɔne no gu nkyen, na afei tu mmirika. hupomone (G5281, abotare) kura mu dennen wɔ akansi no nyinaa mu.)

B. Luka 21:19 Na se motumi gyina pintinn a, mobenya nkwa a enni awieeɛ.” **[G5281 hupomone ■]**

NA SE MOTUMI GYINA PINTINN A, MOBENYA NKWA A ENNI AWIEEɛ.

(M'ankasa m'adwene — nkyekyemu tiawa bi, na mu dɔ. Wɔ w'abodwokyerɛ mu — enye ho, na mmom mu — na onipa nya ne kra ankasa. Wu abodwokyerɛ, na wɔabo kra no atwa mu; kora so, na woda so kita wo kra.)

II. ɛDENEM GYIDIE NE ABOTERE SO NA WɔDI BɔHYE NO ADE

A. Hebrifoɔ 6:12 Yempe se moye aniha. Na mmom, yɛpe se yehunu mo se agyidifoɔ a mowɔ boasetɔ na mo nsa aka bɔ a Onyankopɔn ahye mo no. **[G3115 makrothumia ■]**

YEMPE SE MOYE ANIHA. NA MMOM → YɛPE SE YEHUNU MO SE AGYIDIFOɔ A MOWɔ BOASETO NA MO NSA AKA Bɔ A ONYANKOPɔN AHYE MO NO.

(Me nsusuwii ankasa — abotare a wɔka ho asem wɔ ha ye makrothumia (G3115, boasetɔ), honhom a ɛwɔ abodwo kyere. Hye nsow saa abien no: gyidi NE abotare. Gyidi soso bɔhye no mu; abotare kura mu dennen kosi se ebeba. Onipa a ɔye akwadworɔ no nni biara wɔn mu; wɔn a wɔye adedifo no wɔ abien no nyinaa.)

B. Hebrifoɔ 6:15 Na Abraham wɔ boasetɔ enti, ɛbɔ a Onyankopɔn hyee no no, ne nsa kaeɛ.

[G3114 makrothumeo ■]

ɔDANN NE HO ASEM HYEE ASEM MU DENNENDEN → ɔNYAA BɔHYE NO.

(Me nkate ankasa — eyi ne Abraham. Bɔhye no ammedu ɛda a wɔkaa ho asem no, na AKYIRI biara wɔ ho a ɛda asem no ne ne nsa a wɔbeka ho nea wɔbɔhyeeɛ no ntam, na saa ntam kwan no na wɔde abodwokyerɛ a enhwe hyee mu. makrothumeo (G3114, se obi beto abodwokyerɛ) — ɔtweneɛ kyere paa, na ɔnyaa no. Saa ara na obiara a ɔbeyɛ n'ade a onnyaa ne mu no benya bi.)

C. Romafoɔ 8:25 Na se yen ani da adeɛ a yen nsa nkaeɛ so a, yede boasetɔ twen. **[G5281 hupomone ■]**

SE YEDE YEN ANI TO NEA YENHU SO A → YEDE ABOTARE TWEN.

III. TO ABOTRE KOSI AWURADE BA

A. Yakobo 5:7 Me nuanom, monto mo bo ase kɔsi se Awurade beba. Monhwe sedee okuafoɔ nya boasetɔ twen asusɔbereɛ. **[G3114 makrothumeo ■]**

MO NTO MO BO ASE NKOSI SE AWURADE BEBA + OKUAFOɔ NO TWEN ASASE SO ABA A ɛSOM BO NO.

(M'ankasa m'adwene — nkomm nkye ntoboaseɛ ntwen nkɔsi da ben? Kɔsi AWURADE BA no — eno ne agyiraehyedeɛ. Na hwe mfonini no: okuafoɔ no ntumi mma osu no nnye ntem, na ɔtwen no, ɛfiri se aduane no ye ɔhia. Saa ara na wo dee no nso tee.)

B. Yakobo 5:8 ɛse se mo nso moto mo bo ase. Momma mo anidasoɔ mu nye den ɛfiri se, da a Awurade beba no aben. **[G3114 makrothumeo ■]**

DA A AWURADE BEBA NO ABEN → ɛSE SE MO NSO MOTO MO BO ASE + MOMMA MO ANIDASOɔ MU NYE DEN ɛFIRI SE.

C. Yakobo 5:11 Yede anidie ma wɔn, ɛfiri se, wɔnyaa boasetɔ. Moate Hiob boasetɔ no na monim dee Awurade de dom no awieeɛ no ɛfiri se, Awurade ye ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufɔɔ. **[G5281 hupomone ■]**

YɛFA WɔN A WɔGYINA PINPIN ANIM SI ANIGYE MU + MOATE HWENE A JOB DE GYINAE HO ASEM → AWURADE Wɔ MMɔBORɔHUNU KESE, NE AYAMYɛ.

(Me nnwene ankasa — nsemfua abien hyia wɔ ha: gyina ano no ne hupomeno (G5278, se wobegyina ano), na Hiob boasetɔ no ne hupomone (G5281, boasetɔ) — asemfua a efa soafo ho, ennye nea efa twen ho. Hiob yɛɛ ade bi a eboro twen so; ɔsoaa adesoɔ no wɔ ase. Na hwe n'AWIEE no: wɔn a wɔtee Hiob boasetɔ no ho asem no AHU nea etɔ so a Awurade de bae, na saa nea etɔ so no yɛ mmɔborɔhunu ne ayamye a eyɛ mmerɛw. Schwe no wɔ awiei, na awiei no da ne komam adi.)

IV. FABEN NA ABOTERE FIRI — KYEREWSEM NO, NE ABOTERE NYAME NO

A. Romafoɔ 15:4 Biribiara a wɔatwere wɔ Atweresem no mu no, wɔatwere de kyerekyere yen sedee ebeye a, yenam boasetɔ, nkuranhye a Kristo Atweresem no de ma yen no so benya anidasoɔ.

[G5281 hupomone ■]

NEA WɔKYEREW DEDAW = WɔKYEREW SE ɛMMA YEN NKYEREKYERE → YENAM ABOTARE NE KYEREWSEM NO NKURANHYE SO BENYA ANIDASO.

B. Romafoɔ 15:5 Onyankopɔn a yenya boasetɔ ne nkuranhye firi ne nkyen no, mma mo honhom mu nkabom na mode adi Kristo Yesu akyi **[G5281 hupomone ■]**

ONYANKOPɔN A ɔWɔ ABOTERE NE AWEREKYEKYERE NO → MMOA MO SE MONNYA ADWENE KORO NKITA MO HO MO HO.

(Me nnwom ankasa — ehe na obi nya abodwokyerɛ fi? Mmuɛ abien gyina hɔ bɔ mu: KYEREWNSEM no, ne abodwokyerɛ Nyankopɔn no ankasa. Nsem a wɔkyerew dedaada no — Hiob, Abraham, Dawid — wɔkyerew no de kyerekyerɛ yen, senea ebeye a YEN nso yebewɔ anidaso. Na nea Kyerewnsem no kyerekyere no, Onyankopɔn de ma: wɔfrɛ no abodwokyerɛ Nyankopɔn, na nea ɔye no, ɔde ma. Bisa no, na hwehwe nwoma no mu.)

C. Kolosefoɔ 1:11 Yerebɔ mpaeɛ nso se ne tumi ne n'ahɔɔden behye mo ma sedee ebeye a ɛkwan biara so, mode Awurade mu ahosepe ne boasetɔ begyina biribiara ano. **[G5281 hupomone ■]**

WɔDE TUMI NYINAA REHYE MU DEN → KɔSI ABOTERE NE ABODWOKYERE NYINAA A ANIGYE KA HO.

(Me ankasa adwene — hye nsow dee saa tumi no nyinaa wɔ hɔ ma. Wɔde ahɔɔden nyinaa ahye mu den, sedee n'animuonyam tumi no tee — na eno botae nye nsenkyerenne ne anwanwadeɛ, na mmom ABODWO NYINAA. Abodwokyerɛ a eda ho no ne makrothumia (G3115, abodwokyerɛ), a wɔde asi hupomone (G5281, abodwo) nkyen wɔ beae koro — asɔɔden ne twen no abom — na wɔn baanu no nso wɔ ANIGYE MU. Abodwo a anigye nni mu no ye adesoɔ duruduru; ne tumi no ma eyɛ anigye.)

V. TWĒN AWURADE — TETE ADANSE

A. Nnwom 37:7 Ye komm wɔ Awurade anim na to wo bo ase twen no, nha wo ho wɔ wɔn a asi wɔn yie ho efiri se wɔnam bɔne akwan so. **[H2342 chul ■]**

GYE W'AHOME Wɔ AWURADE MU + FA ABOTARE TWEN NO + MMA WO BO MMFU.

(M'ankasa m'adwene — nsem mmiensa wɔ ahome baako mu: gyae ye dinn, twen, mma wo bo mmfuw. Asem a efa gyae dinn ho no ne damam (H1826, se wobeye dinn, se wobetena hɔ dinn) — ye dinn wɔ n'anim. Na twen ntoboase mu no ne chul (H2342, se wobefa yaw mu, se wobetwen) — twen a ete se awo yaw, nanso eda so ye ntoboase. Bo a efuw hwe onipa a odi yiye no; nanso gyae dinn hwe AWURADE.)

B. Nnwom 40:1 Mede boasetɔ tweneɛ Awurade; na ɔhwɛɛ me, na ɔtee me sufɛ. **[H6960 qavah ■]**

MEDE BOASETɔ TWENEE AWURADE → NA ɔHWɛɛ ME + NA ɔTEE ME SUFɛ.

(M'ankasa m'adwene ni — nsemfua dedaw a wɔde di dwuma ha ne qavah (H6960, twen), na Hebri kasa mu, Dawid ka no mprenu — twen mu no metwen — twen a wɔatɛw mu kosi n'awiei. Strong's kyere se ne ntini kyere se wɔakyekyerɛ abɔ mu, te se hama: ɔkra a ɔretwen no wɔakyekyerɛ no abata ne Nyankopɔn ho. Na hwe mmuɛ no: SIANEE — ɔsorosoro Nyankopɔn no sianee n'aso maa onipa a ɔtweneɛ no.)

C. Kwadwom 3:26 Eyɛ se wɔye komm de twen Awurade nkwagyee. **[H3175 yachiyl ■]**

EYE SE WɔYE KOMM DE TWEN AWURADE NKWAGYEE.

(Me nsusuwii ankasa — anidasoɔ a ewɔ ha yi ne yachiyl (H3175, deɛ ɔretwen), a efi yachal (H3176, twen, ani da so) mu — Hiob ankasa asemfua, senea sunsum no bekyere. Anidasoɔ ne dwoodwoo twen gyina faako, na Kyerewsem no frɛ no SE EYE. Awurade nkwagyee no ba onipa a ɔde dwoodwoo twen no so.)

Hebrifoɔ 10:36 Eɛe se moto mo bo ase na moatumi aye Onyankopɔn apedeɛ ama mo nsa aka deɛ wɔahye mo ho bɔ no. **[G5281 hupomone ■]**

MOHIA ABOTERƆ → MOBENYA BɔHYE NO.

Hebrifoɔ 6:12 Yempe se moye aniha. Na mmom, yeye se yehunu mo se agyidifoɔ a mowɔ boasetɔ na mo nsa aka bɔ a Onyankopɔn ahye mo no. **[G3115 makrothumia ■]**

YEPE SE YEHUNU MO SE AGYIDIFOɔ A MOWɔ BOASETɔ NA MO NSA AKA Bɔ A ONYANKOPɔN AHYE MO NO.

Hebrifoɔ 6:15 Na Abraham wɔ boasetɔ enti, ebɔ a Onyankopɔn hyee no no, ne nsa kaeɛ.

[G3114 makrothumeo ■]

ƆDANN NE HO ASEM HYEE ASEM MU DENNENDEN → ƆNYAA BɔHYE NO.

Luka 21:19 Na se motumi gyina pintinn a, mobenya nkwa a enni awieeɛ.” **[G5281 hupomone ■]**

NA SE MOTUMI GYINA PINTINN A, MOBENYA NKWA A ENNI AWIEEɛ.

(M'ankasa nsusuwii — fa adansefo no gyina nkyen nkyen. Ɔbaako ka se, eho HIA se wowɔ abotare, na wubetumi ANYA bɔhye no. Ɔfoforo no ka se, gyidi ne abotare mu na wɔNE bɔhye ahorow no; na Abraham, bere a ɔde abotare gyinaa pintinn no, ONYAAA bɔhye no. Nya, ne, nya — nsemfua abiesa, nokware baako: abotare ne bɔhye no abom ye ade baako, na obiara ntumi mfa ɔbaako a wanfa ɔfoforo no. Na Awurade nam n'ankasa adanseye so ka bio: mo abotare mu na mubenya mo akra. Abotare ne nsa a esoso nea Onyankopɔn ahye ho bɔ no mu denneennen.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Shadow Hiob 13:15 Ewom se ɔkumm me deɛ, nanso ne so na m'ani beda; ampa ara medi m'akwan ho adanseɛ wɔ n'anim. **[H3176 yachal ■]**

EWOM SE ƆKUMM ME DEɛ, NANSO NE SO NA M'ANI BEDA.

Fulfillment Yakobo 5:11 Yede anidie ma wɔn, efiri se, wɔnyaa boasetɔ. Moate Hiob boasetɔ no na monim deɛ Awurade de dom no awieeɛ no efiri se, Awurade ye ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufɔɔ.

[G5281 hupomone ■]

MOATIE JOB ABOTRE HO ASEM + MOAHU AWURADE NNEWUMA AWIEEɛ → AWURADE Wɔ AHUMOBɔ, NA NE MMɔBORɔHUNU ƆƆƆSO.

(M'ankasa m'adwene — asemfua trust wɔ Hiob ano no ye yachal (H3176, twen, hwe kwan, nya anidaso): se okum me mpo a, metwen no ara, meda so nya anidaso wɔ ne mu ara. Eno ne abotare wɔ mmere a esum kabii sen. Hiob wɔ n'amanehunu mu no ye sunsuma; James da nea ebefiri mu aba no adi: wɔn a wotee Hiob abotare ho asem no AHUNU nea Awurade de bae, na saa awiei no aye ma ayamhyehyee ne mmɔborɔhunuu a emu ɔɔ. Schwe no wɔ awiei, na awiei no wɔ Awurade gyina ho, na ne komam ye mmrew ma wɔn a wɔgyina pintinn.)

SEDE

2 Tesalonikafoɔ 3:5 Awurade nka mo ho na monnya ɔɔɔ akoma se Onyankopɔn ne abodwokyerɛɛ se Kristo. **[G5281 hupomone ■]**

AWURADE NKYERE MO KOMA → KƆ ONYANKOPɔN ƆƆ MU + KƆ KRISTO HO ABƆTɔ MU.

Yakobo 1:12 Nhyira nka onipa a ɔnya gyidie wɔ amanehunu mu, efiri se, ɔno na ɔbenya akyedee a Onyankopɔn ahye ho bɔ ama wɔn a wɔɔɔ no no. **[G5278 hupomeno ■]**

NHYIRA NKA ONIPA A ƆGYINA ƆSHWE ANO → ƆBENYA NKWA ABOTIRE.

(M'ankasa m'adwene — eyi ne asem no nyinaa awiei. Abotare ye ade a eho hia, na bɔhye no gyina so: etu mmirika wɔ akansi mu, efa ɔkra no, edi bɔhye ade, na etwen kosi Awurade ba a ɔbeba. Wosua wɔ Kyerewsem mu, na abotare Nyankopɔn no de ma; ehoma wɔ AWURADE mu, na ɔte ne nka. Fapem no kae se wo gyidi schwe no de abotare ba; saa adansefoɔ foforo yi nso ka asem koro no ara, na wɔkyere senea eba awiei — enye chweresee mu, na mmom ahenkyew mu. Awurade no ankasa nkyere wo koma kwan kɔ saa abotare ntwen no mu: okuafo no osu no reba, Awurade ba no aben, na se wɔɔɔ wo hwe a wobenya nkwa ahenkyew.)

NSCHWE NSEMMISA

1. **Hebrews 10:36** — **Ɛsɛ sɛ moto mo bo ase na moatumi ayɛ Onyankopɔn apɛdɛɛ ama:**
 - a) hyɛn n'ahomegye mu
 - b) wɔanya bɔhyɛ no
 - c) bedi asase no
2. **Luka 21:19** — **Sɛ motumi gyina pintinn a, mobɛnya:**
 - a) ɔkra
 - b) akoma
 - c) adwene
3. **Hebrifoɔ 6:12** — **Yɛmpɛ sɛ moyɛ aniha. Na mmom, yɛpɛ sɛ yɛhunu mo sɛ agyidifoɔ a mowɔ boasetɔ:**
 - a) nyaa adanse pa
 - b) odii ahemman so
 - c) di bɔhyɛ no ade
4. **Yakobo 5:7** — **Monhwɛ sɛdɛɛ okuafoɔ nya boasetɔ twɛn asusɔberɛ, kɔsi sɛ ɔbɛnya:**
 - a) osutɔ a ɛdi kan ne dɛɛ ɛtɔ akyire
 - b) osutɔ a ɛdi kan no yiye
 - c) asase no otwabɛɛ
5. **Romawofoɔ 15:4** — **Biribiara a wɔatwerɛ wɔ Atwerɛsɛm no mu no, wɔatwerɛ de kyɛrɛkyɛrɛ yɛn sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a, yɛnam boasetɔ, nkuranhyɛ a Kristo Atwerɛsɛm no de ma yɛn no so bɛnya:**
 - a) asomdwoe
 - b) gyidi
 - (c) anidaso
6. **Yakobo 5:11** — **Moate Hiob boasetɔ no na monim dɛɛ Awurade de dom no awiɛɛɛ no ɛfiri sɛ, Awurade yɛ:**
 - a) mmɔborɔhunufɔɔ, na mmɔborɔhunu ahyɛ no ma
 - (b) ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufɔɔ
 - c) nya abodwokyerɛ, na ɔyɛ mmɔborɔhunufɔɔ kɛsɛɛ
7. **Kolosefoɔ 1:11** — **Yɛrɛbɔ mpaɛɛ nso sɛ ne tumi ne n'ahodɛn bɛhyɛ mo ma sɛdɛɛ ɛbɛyɛ a ɛkwan biara so, mode Awurade mu ahosɛpɛ ne boasetɔ bɛgyina biribiara ano, na ɛka ho sɛ:**
 - a) aseda
 - b) odwo
 - c) anigyɛɛ

NSEM A ƐFATA: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c, 6-b, 7-c

ƉEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO KÖ

SENEA TETE BɔHYɛ NO HYIA FOFORO NO: WɔN A WɔTWɛN AWURADE NO BɛNYANE WɔN AHODɛN BIO; WɔBETU MMIRIKA, NA WɔRENBRɛ (YESAIA 40:31) — TWɛN A ƐWɔ Hɔ NO NE QAVAH (H6960, TWɛN), DAWID ANKASA ASEMFUA — NA FOFORO NO KA Sɛ, MOMMA YENTU MMIRIKA Wɔ BOASETɔ MU Wɔ AKANSI A ESI YɛN ANIM NO MU (HEBRI 12:1) — WɔN A WɔTWɛN NO BɛYE WɔN A WOTU MMIRIKA, A WɔASIESIE WɔN HO AMA NE SUAHE ANKASA.

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: HEBRIFO 10:36 MU ABOTARE NO Yɛ HUPOMONE (G5281, ABOTARE A OBI DE GYINA ANO), NA HEBRIFO 6:12 MU ABOTARE NO Yɛ MAKROTHUMIA (G3115, ABODWOKYERE) — BIAKO SOA ADESOA NO ASE, ɔFOFORO NSO TWɛN KOSI Sɛ BERE TENTEN NO TWAM — HWE ASEMFUA BIARA A EGYINA BAABIARA, NE NEA ENTI.

ɔKWAN A WɔDE ASIE Wɔ KRISTO MU: YOHANE Yɛ MO NUA NE MO YɔNKO A ɔKA MO HO Wɔ AMANEHUNU MU, NE YESU KRISTO AHENNI NE NE BOASETɔ MU (ADIYISEM 1:9), NA AWURADE Sɛ, ESIA NE Sɛ WOADI

SENEA WODE W'AKOMA BETO SO: ABOTARE GYINA 2 PETRO 1:5-7 ATRAPOE NO MU — FA ABOTARE KA AHOHYESO HO, NA FA ONYAMESOM KA ABOTARE HO — SAA ATRAPOE NO ANAMMɔN BIARA TWERE EYI SO.

**SENEA EDURU DAAPEM: SE YẼHU AMANE A, YẼNE NO BEDI HENE (2 TIMOTEO 2:12) — AMANEHUNU A ẼWƆ HƆ NO YẼ
HUPOMENO (G5278, SE OBI BEGYINA PINTINN) — NA NHYIRA NE ONIPA A OGYINA SCHWE MU: NA SE WƆSƆ NO HWE A,
OBENYA NKWA ABOTIRI (YAKOBO 1:12).**

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.
Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).
Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0);
Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).
Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).
© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).